

# VIJEĆU METALURŠKO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA

Ovdje

Crna Gora  
UNIVERZITET CRNE GORE  
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET


Broj 2603  
TP 12 24  
Podgorica, 20. god.

**PREDMET:** Predlog Komisije za odbranu master rada

Shodno dopisu broj 2573 od 16.12. 2024. god., u kome smo obaviješteni da je Komisija za pisanje izvještaja o ocjeni master rada pod nazivom: "Sinteza i karakterizacija kompozitnih materijala na bazi pirofita za uklanjanje boja iz vode", kandidatkinje Eminu Međedović, BAApp. Zaštita životne sredine, dostavila Vijeću Metalurško-tehnološkog fakulteta izvještaj na razmatranje i da na rad kandidatkinje, koji je stajao na uvid javnosti u univerzitetskoj biblioteci, nije bilo primjedbi, Komisija za postdiplomske/master studije MTF-a dostavlja Vijeću Metalurško-tehnološkog fakulteta predlog Komisije za odbranu master rada:

1. Prof. dr Milena Tadić, vanredni profesor MTF-a, predsjednik
2. Prof. dr Vanja Asanović, redovni profesor MTF-a, mentorka
3. Dr Andjela Mitrović Rajić, naučna saradnica, Institut tehničkih nauka SANU, Beograd, komentorka
4. Prof. dr Biljana Damjanović-Vratnica, redovni profesor MTF-a, članica
5. Prof. dr Vesna Vukašinović-Pešić, redovni profesor MTF-a, članica

U dogовору са кандидаткињом термин одbrane master rada ће бити накнадно утврђен.



UNIVERZITET CRNE GORE  
VIJEĆU METALURŠKO – TEHNOLOŠKOG FAKULTETA  
Podgorica

**PREDMET:** *Izvještaj Komisije za ocjenu master rada kandidatkinje Emine Međedović,  
BApp zaštite životne sredine*

Na osnovu člana 64 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Metalurško-tehnološkog fakulteta u Podgorici na sjednici održanoj 20.09.2024. godine je donijelo odluku broj 1824 od 20.09.2024. godine kojom je imenovana Komisija za ocjenu master rada pod nazivom „**Sinteza i karakterizacija kompozitnih materijala na bazi pirofilita za uklanjanje boja iz vode**”, kandidatkinje Emine Međedović, BApp zaštite životne sredine.

Nakon uvida u kompletan priloženi materijal podnosimo sljedeći:

**IZVJEŠTAJ  
o master radu**

**Kratak prikaz**

Master rad „**Sinteza i karakterizacija kompozitnih materijala na bazi pirofilita za uklanjanje boja iz vode**”, kandidatkinje Emine Međedović, BApp zaštite životne sredine, urađen je u skladu sa odobrenjem koje je za ovu temu dalo Vijeće Metalurško-tehnološkog fakulteta. Rad je prikazan na 134 strane i sadrži sljedeće tematske cjeline: 1. *Uvod*, 2. *Teorijski dio*, 3. *Eksperimentalni dio*, 4. *Rezultati i diskusija*, 5. *Zaključak*, 6. *Literatura i Prilozi*. Pored navedenog, rad sadrži i naslovnu stranu, podatke i informacije o magistrantu, informacije o master radu i informacije o članovima Komisije, kao i izjavu o autorstvu, zahvalnicu, izvod/abstract, sadržaj i predgovor. U tekstu rada su uključene 76 slike i 22 tabele. Slike od P1 do P3c prikazane su u okviru priloga. U radu je citirano 196 bibliografskih jedinica.

## **Postavljeni cilj rada**

U okviru ovog master rada sprovedeno je istraživanje sorpcionih osobina kompozitnih materijala dobijenih na bazi mehanohemijski modifikovane gline pirofilit, dopirane oksidima željeza, cinka i titana u količini od 2%, 5% i 10%. U **uvodnom dijelu rada**, kandidatkinja je naglasila da je mehanohemijska modifikacija odabrana kao inovativni pristup koji kombinuje mehaničku energiju i hemijske procese kako bi se dobili kompozitni materijali poboljšanih adsorpcionih osobina za uklanjanje kontaminanata iz vode.

U **teorijskom dijelu** kandidatkinja je objasnila mehaničku aktivaciju primjenom mehaničkog mljevenja čvrstih materijala, opisala vrste mehaničkih mlinova koji se primjenjuju u cilju mehanohemijske modifikacije, definisala parametre mljevenja i opisala prateće efekte mljevenja. Predstavila je i minerale glina, njihovu klasifikaciju, strukturu i osobine, kao i ulogu u zaštiti životne sredine. Opisala je i ilustrovala kristalnu strukturu pirofilita, objasnila fizičko-hemijske osobine pirofilita i prikazala uzorke pirofilita iz različitih područja. Kandidatkinja je opisala postupke za modifikaciju pirofilita i njegovu primjenu. Analizirala je i uticaj zagađenja bojama na životnu sredinu i zdravlje ljudi, kao i istraživanja performansi adsorpcije minerala glina.

U **eksperimentalnom dijelu** je navedena hipoteza i ilustrovan je plan istraživanja. Prikazan je uzorak pirofilita koji je podvrgnut modifikaciji i navedeni su primjenjeni dopanti (okside ZnO, TiO<sub>2</sub> i Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>). Predstavljen je postupak mehanohemijske modifikacije pirofilita i dopiranja modifikovanog pirofilita u cilju dobijanja kompozitnih materijala poboljšanih sorpcionih osobina. Opisane su i metode koje su primjenjene za mikrostrukturnu i morfološku karakterizaciju dobijenih materijala. Kristalna struktura dobijenih kompozita je ispitivana metodom rendgenostrukturne analize (XRD), dok je morfološka analiza mehanohemijski modifikovanog pirofilita i mehanohemijski modifikovanog i dopiranog pirofilita izvršena pomoću skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM). Primjenjena je i metoda difrakcije laserske svjetlosti za određivanje veličine čestica ispitivanih materijala. U cilju identifikacije funkcionalnih grupa prisutnih u uzorcima pirofilita i kompozitnih materijala, primjenjena je infracrvena spektroskopija sa Furijeovom transformacijom (FTIR), dok je ultraljubičasta-vidljiva spektroskopija (UV-VIS) pružila informacije o interakciji boja s pirofilitom i promjenama u adsorpcionim spektrima nakon njegove modifikacije.

U poglavlju **Rezultati i diskusija**, kandidatkinja je šematski i tabelarno prikazala dobijene rezultate koje je detaljno objasnila i uporedila sa rezultatima iz literature. Objasnila je rendgenostrukturne difraktograme uzorka pirofilita, modifikovanog i dopiranog pirofilita, kao i promjene međuravanskih rastojanja u slojevitoj strukturi pirofilita u zavisnosti od mehanohemijskog tretmana i dopiranja oksidima metala (ZnO, TiO<sub>2</sub> i Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) u različitim koncentracijama. U slučaju kompozitnih materijala dobijenih dopiranjem pirofilita oksidom željeza (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), utvrdila je značajno veće razlike u intenzitetu i obliku pikova u poređenju sa ZnO i TiO<sub>2</sub> dopantima.

Kandidatkinja je prikazala i objasnila rezultate morfološke karakterizacije mehanohemski modifikovanog pirofilita i kompozitnih materijala (mehanohemski modifikovanog i dopiranog pirofilita), sprovedene pomoću skenirajuće elektronske mikroskopije sa energetsko-disperzionom spektroskopijom (SEM-EDS). SEM mikrografije ispitivanih uzoraka i hemijske mape dobijene SEM-EDS analizom kompozitnih materijala na bazi pirofilita dopiranog oksidom  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  prikazane su u okviru poglavlja **Rezultati i diskusija**. Hemijske mape dobijene SEM-EDS analizom modifikovanog pirofilita i kompozitnih materijala na bazi pirofilita dopiranog oksidima  $\text{ZnO}$  i  $\text{TiO}_2$  prikazane su u prilozima. Kandidatkinja je objasnila da se na SEM mikrografiji početnog uzorka pirofilita zapažaju čestice neujednačene veličine i hrapave površine i da se pored čestica pirofilita laminarne strukture, zapažaju i čestice oštih ivica, koje su identifikovane kao kvarc ( $\text{SiO}_2$ ). EDS spektroskopijom početnog uzorka potvrđeno je da su aluminijum i silicijum osnovni elementi koji ulaze u sastav pirofilita, a detektovano je i prisustvo kalijuma, natrijuma, željeza i kalcijuma. SEM mikrografija mehanohemski modifikovanog pirofilita za vrijeme od 15 minuta ukazala je da se pločasta struktura značajno narušila, a da su manje čestice nastale fragmentacijom obrazovale agregate. Kandidatkinja je navela podatke o hemijskom sastavu čestica dobijenih kompozitnih materijala i detaljno objasnila promjenu morfologije uslijed modifikacije i dopiranja pirofilita.

Kandidatkinja je detaljno objasnila rezultate određivanja veličine čestica mehanohemski aktiviranog pirofilita i uzoraka pirofilita dopiranih oksidima  $\text{ZnO}$ ,  $\text{TiO}_2$  i  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ , metodom difrakcije laserske svjetlosti. Analizirala je karakteristične prečnike  $d(0,1)$ ,  $d(0,5)$  i  $d(0,9)$ , koji predstavljaju vrijednosti prečnika ispod kojih se nalazi 10% 50% i 90% ukupne zapremine čestica, kao i srednje prečnike zasnovane na površini i zapremini, span (širina raspodjele) i specifičnu površinu. Najveće vrijednosti  $d(0,5)$  i  $d(0,9)$  primijećene su kod uzorka kompozita pirofilita dobijenog dopiranjem oksidom  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  u količini od 10%, što ukazuje na prisustvo većih čestica. Najmanje vrijednosti ovih parametara, kandidatkinja navodi za uzorke kompozita na bazi pirofilita dopiranog okidom  $\text{TiO}_2$  u količini od 5%, što ukazuje na prisustvo sitnijih čestica. Kod uzorka kompozita pirofilita koji je sadržao 5%  $\text{TiO}_2$  primijećena je najhomogenija raspodjela veličine čestica, dok je široka distribucija veličina čestica utvrđena za uzorak koji je sadržao 10%  $\text{ZnO}$ . Kandidatkinja je utvrdila najveću vrijednost za geometrijsku specifičnu površinu od  $3,22 \text{ m}^2/\text{g}$  kod uzorka kompozita - pirofilita dopiranog oksidom  $\text{TiO}_2$  u količini od 5%, što je posljedica prisustva manjih i ujednačenijih čestica. Navela je da najmanju specifičnu površinu od  $2,06 \text{ m}^2/\text{g}$  ima uzorak koji je sadržao 2%  $\text{ZnO}$ , što je povezano sa prisustvom većih i manje ujednačenih čestica.

Kandidatkinja je prikazala i detaljno objasnila FTIR spektre pirofilita i kompozitnih materijala. Prikazala je i objasnila vrijednosti talasnih brojeva karakterističnih traka i pripadajuće vibracije, dobijene iz FTIR spektara ispitivanih uzoraka.

Budući da uklanjanje organskih zagađivača iz vodenih rastvora, poput metilensko plavog (MB), predstavlja značajan izazov u tretmanu otpadnih voda, kandidatkinja je analizirala efikasnost kompozitnih materijala, dobijenih dopiranjem pirofilita oksidima metala ( $\text{ZnO}$ ,  $\text{TiO}_2$  i  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) u

različitim koncentracijama (2%, 5% i 10%), kao i pirofilita koji je mehanohemijski modifikovan u trajanju od 15 minuta. Cilj je bio utvrditi koji od ispitivanih uzoraka pokazuje najbolje rezultate u adsorpciji MB, putem analize UV-Vis spektara snimljenih nakon 24 h, 48 h i 72 h kontakta uzoraka sa rastvorom MB. Nakon modifikacije pirofilita mehanohemijski i dodavanjem dopanata ( $ZnO$ ,  $TiO_2$  i  $Fe_2O_3$ ) sprovedeno je mjerjenje koncentracije MB u rastvoru prije i poslije adsorpcije na svakom od uzoraka, pomoću UV-Vis spektroskopije. Na osnovu razlike u apsorbanci prije i poslije dodavanja pirofilita i kompozitnih materijala, kandidatkinja je odredila količinu MB koja je adsorbovana, odnosno efikasnost svakog uzorka u pogledu uklanjanja boje. Utvrđeno je da kompozit - pirofilit dopiran sa 2%  $Fe_2O_3$ , pokazuje najveći koeficijent adsorpcije, pri čemu duže vrijeme nije uticalo na povećanje koeficijenta, odnosno koeficijent adsorpcije nakon 48 h iznosio je 91%, kao i nakon 72 h. Kandidatkinja je zapazila da se u ovom slučaju optimalna adsorpcija može postići u kraćem vremenskom intervalu odnosno za 48 h, jer je poboljšanje od dodatnih 24 h zanemarljivo i važi samo za veće koncentracije dopanta (5% i 10%). Najbolje ukupne performanse utvrdila je za kompozit - pirofilit dopiran sa 5%  $TiO_2$  nakon 48 h i ukazuje da je taj kompozit optimalni izbor za postizanje visoke efikasnosti adsorpcije u što kraćem vremenskom intervalu. Analiza kompozita nastalih dopiranjem pirofilita oksidom  $TiO_2$  pokazala je bolje performanse u odnosu na one nastale dopiranjem oksidom  $ZnO$ . Izbor  $TiO_2$  kao optimalnog dopanta, kandidatkinja objašnjava i činjenicom da niže koncentracije (5% ovog oksida) daju visoku efikasnost adsorpcije, čime se dodatno smanjuje potreba za većim količinama dopanata. S obzirom da su razlike u koeficijentima adsorpcije između 48 h i 72 h minimalne za sve ispitane uzorce, kandidatkinja je predložila 48 h kao optimalno vrijeme za postizanje gotovo maksimalne adsorpcije.

Kandidatkinja je u **Zaključku** ukratko predstavila najznačajnije rezultate studije sinteze i karakteristika kompozitnih materijala na bazi mehanohemijski modifikovanog i dopiranog pirofilita, sa ciljem njihove primjene u uklanjanju boja iz vodenih rastvora:

- Primjenom mehanohemijske modifikacije pirofilita u visokoenergetskom kugličnom mlinu postignuta je značajna promjena strukture prirodnog minerala pirofilita. Ključne promjene uključivale su delaminaciju slojeva, smanjenje veličine čestica, povećanje poroznosti i specifične površine, što je omogućilo poboljšanje sorpcionih svojstava. Vrijeme mljevenja od 15 minuta koristilo se za postizanje maksimalnog efekta u povećanju specifične površine i stvaranju aktivnih mesta pogodnih za interakciju sa molekulima boje.
- Promjena morfoloških karakteristika i sorpcionih osobina pirofilita je uzrokovana dodavanjem oksida  $ZnO$ ,  $TiO_2$  i  $Fe_2O_3$  u različitim koncentracijama (2%, 5% i 10%).
- Kvantitativna analiza pokazala je da je kompozitni materijal dobijen dopiranjem pirofilita sa 5%  $TiO_2$  ispoljio najveću efikasnost adsorpcije, odnosno uklonjeno je 94% metilensko plavog iz vodenog rastvora u periodu od 72 h. Kompozit - pirofilit dopiran

oksidom željeza ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) pokazao je superiorne rezultate za kraće vrijeme (24 h) i pri nižim koncentracijama (2%), sa adsorpcionom efikasnošću od 91%. Veće koncentracije dopanta  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  (5% i 10%) nisu vodile povećanju adsorpcione efikasnosti kompozita.

- Rezultati karakterizacije ispitivanih uzoraka (XRD, SEM, FTIR, UV-Vis) potvrđili su da mehanohemija modifikacija pirofilita dovodi do značajnih promjena u kristalnoj strukturi i mikrostrukturi, koje su ključne za poboljšanje adsorpcionih svojstava. SEM analiza je pokazala pojavu savijanja slojeva i formiranje manjih čestica sa povećanom poroznošću, dok su rezultati FTIR analize potvrđili promjene u hemijskim vezama, ukazujući na interakciju modifikovanih uzoraka sa molekulima boje.
- Efikasnost uklanjanja boje metilensko plavog je značajno zavisila od tipa i koncentracije dopanata, kao i od vremena. Modifikacija putem mljevenja i dopiranja omogućila je značajno poboljšanje efikasnosti u odnosu na prirodni nemodifikovani pirofilit. Kompoziti dobijeni dopiranjem pirofilita oksidom cinka ( $\text{ZnO}$ ) i oksidom titana ( $\text{TiO}_2$ ) pokazali su značajnu adsorpcionu efikasnost nakon 72 h, dok je pirofilit dopiran oksidom željeza ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) omogućio brzo uklanjanje boje, posebno pri nižim koncentracijama dopanta.
- Dobijeni rezultati ukazuju na mogućnost za dalji razvoj i primjenu kompozitnih materijala na bazi pirofilita u industrijskim procesima uz uštedu resursa i energije.

Navedena **Literatura** sadrži listu od 196 referenci.

**U Prilozima** su prikazane hemijske mape dobijene SEM-EDS analizom uzoraka čistog pirofilita i uzoraka kompozitnih materijala - pirofilita dopiranog sa 2%  $\text{ZnO}$ , 5%  $\text{ZnO}$ , 10%  $\text{ZnO}$ , 2%  $\text{TiO}_2$ , 5%  $\text{TiO}_2$  i 10%  $\text{TiO}_2$  (slike od P1 do P3c).

## **Zaključni stav i predlog**

Komisija je na osnovu detaljnog pregleda master rada kandidatkinje Emine Mededović, BApp zaštite životne sredine, pod nazivom „**Sinteza i karakterizacija kompozitnih materijala na bazi pirofilita za uklanjanje boja iz vode**“ zaključila da su predmet, naučni cilj i metode istraživanja jasno definisani, i da je kandidatkinja savremenim eksperimentalnim pristupom, kao i detaljnim razmatranjima dobijenih rezultata realizovala postavljene ciljeve master rada. Sprovedeno istraživanje doprinosi razvoju novih kompozitnih materijala na bazi mehanohemijski modifikovanog i dopiranog pirofilita za uklanjanje boja i pruža osnovu za rješavanje izazova u oblasti tretmana otpadnih voda i buduća istraživanja u cilju uklanjanja i drugih vrsta polutanata. Na osnovu izloženog Komisija je zaključila da master rad „**Sinteza i karakterizacija kompozitnih materijala na bazi pirofilita za uklanjanje boja iz vode**“, zadovoljava sve predviđene uslove i sa zadovoljstvom predlaže Vijeću Metalurško-tehnološkog fakulteta, Univerziteta Crne Gore u Podgorici, da prihvati master rad kandidatkinje Emine Mededović, BApp zaštite životne sredine i odobri javnu usmenu odbranu.

U Podgorici, 17.12.2024.

### **Komisija u sastavu:**

Prof. dr Milena Tadić, vanredni profesor  
MTF-a, Podgorica, predsjednica




Prof. dr Vanja Asanović, redovni profesor  
MTF-a, Podgorica, mentorka



Dr Andela Mitrović Rajić, naučna saradnica, Institut  
tehničkih nauka SANU, Beograd, komentorka




Prof. dr Biljana Damjanović-Vratnica,  
redovni profesor MTF-a, Podgorica, član



Prof. dr Vesna Vukašinović-Pešić,  
redovni profesor MTF-a, Podgorica, član





Univerzitet Crne Gore  
Centralna univerzitetska biblioteka  
adresa / address \_ Cetinjska br. 2  
81000 Podgorica, Crna Gora  
telefon / phone \_ 00382 20 414 245  
fax \_ 00382 20 414 259  
mail \_ cub@ucg.ac.me  
web \_ www.ucg.ac.me  
Central University Library  
University of Montenegro

Broj / Ref 01646-3609/4  
Datum / Date 16.12.2024

Crna Gora  
UNIVERZITET CRNE GORE  
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Broj 2569/5 24  
Podgorica, 16.12.20 god.

UNIVERZITET CRNE GORE  
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Sekretar

Gospoda Seka Šekularac-Petrović

Predmet: Vraćanje master rada kandidatkinje Emine Međedović sa uvida javnosti

Poštovana gospođo Šekularac,

U prilogu akta dostavljamo Vam master rad pod nazivom: „**Sinteza i karakterizacija kompozitnih materijala na bazi pirofilita za uklanjanje boja iz vode**“ kandidatkinje **Emine Međedović**, koji je u skladu sa članom 21 stav 2 Pravila studiranja na master studijama dostavljen Centralnoj univerzitetskoj biblioteci dana 06. 12. 2024. godine, na uvid i ocjenu javnosti.

Na navedeni rad, Centralnoj univerzitetskoj biblioteci nijesu dostavljene primjedbe u predviđenom roku od 7 dana.

Molimo Vas da nam nakon odbrane, a u skladu sa članom 30 Pravila studiranja na master studijama, dostavite konačnu verziju master rada.

S poštovanjem,

DIREKTOR

Mr Bosiljka Cicmil

Pripremila:

Milica Barac *MB*  
Administrativna asistentkinja  
Tel: 020 414 245  
e-mail: cub@ucg.ac.me



Univerzitet Crne Gore  
Centar za unapredjenje kvaliteta



Crna Gora,  
UNIVERZITET CRNE GORE  
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET  
Broj 2490 24  
Podgorica, 05. 12. 2024 godine  
Podgorica, 06. 12. 2024 godine

Broj: 01/3- 3609/2

## METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

### KOMISIJI ZA MASTER STUDIJE

#### PREDSJEDNIKU KOMISIJE

Poštovani članovi Komisije za master studije,

U skladu sa Odlukom o korišćenju softvera za utvrđivanje plagijata na Univerzitetu Crne Gore, Odbor za monitoring master studija je, na sjednici od 29.11-01.12.2024. godine, razmatrao izvještaj softvera sa rezultatima provjere master rada kandidatkinje **Emine Međedović** pod nazivom „Sinteza i karakterizacija kompozitnih materijala na bazi pirofilita za uklanjanje boja iz vode” i utvrđeno je da u radu nema elemenata koji ukazuju na plagijat.

Predlaže se sprovođenje dalje procedure, u skladu sa Pravilima studiranja na master studijama.

